

Leksyon

11

"ANG KASUGOAN SA DIOS"



1. Unsa ang napulo ka mga sugo?

- Ang napulo ka mga sugo mao ang mga sugo nga gisulat sa Dios sa duha ka papan nga bato nga gihatag niya kang Moises alang sa Iyang katawhan.

Exodo 34:1. Ug si Jehovah miingon kang Moises: Magsapsap ka ug duruha ka papan nga bato ingon sa mga nahauna, ug igasulat ko sa ibabaw nianang mga papan ang mga pulong nga didto sa mga papan nga nahauna ang gibuak mo”.

2. Asa ang napulo ka mga sugo makita sa Bibliya?

- Ang napulo ka mga sugo makita sa Exodus capitulo 20.

3. Hinganli ang napulo ka mga sugo.

- Mao kini ang napulo ka mga sugo:
 - 1) Dili ka magbaton ug lain nga mga dios sa atubangan ko.
 - 2) Dili ka magbuhat ug bisan unsang linilok nga larawan.
 - 3) Dili mo paggamiton ang ngalan ni Jehovah nga imong Dios sa pasipala.
 - 4) Hinumduman mo ang adlaw igpapahalay, aron sa pagbalaan niini.
 - 5) Tahuron mo ang imong amahan ug ang imong inahan, aron magataas ang imong mga adlaw sa yuta nga ginahatag kanimo ni Jehovah nga imong Dios.
 - 6) Dili ka magpatay.
 - 7) Dili ka magpanapaw.
 - 8) Dili ka magsaksi ug bakak batok sa imong isigkatawo.
 - 9) Dili ka mangawat.
 - 10) Dili ka maibug.

4. Unsa ang gipasabot sa unang sugo?

- Kini nagpasabot nga atong simbahon ug atong higugmaon ang Dios labaw sa tanang butang.

Mateo 4:10. “Maoy simbahon ang Ginoo nga imong Dios, ug siya lamang ang alagara”.

5. Unsa ang guidili sa ikaduhang sugo?

- Nagdili kini sa pagbuhat ug bisan unsang matang sa larawan nga pagasimbahon. Exodo 20:4. Alang kanimo dili ka magbuhat ug usa ka larawan nga linilok bisan sa dagway sa bisan unsang butang nga atua sa itaas sa langit, kun dinhi sa ilalum sa yuta, kun sa anaa sa tubig sa ilalum sa yuta.

6. Sa unsang paagi gilapas sa mga tawo ang ikaduhang sugo?

- Gilapas sa mga tawo ang ikatulong sugo pinaagi sa pagpanunglo ug pagpamulong sa mga walay pulos nga mga panumpa nga naglakip sa ngalan sa Dios o ni Cristo. Taga-Efeso 4:29. Kinahanglan walay sulting mahilas nga magagula sa inyong baba, kondili kanang mga maayo lamang, nga makapalig-on ug angay sa higayon, aron makahatag kinig kaayohan ngadto sa mga nagapatalinghug.

Mateo 5:34, 37. Apan magaingon ako kaninyo, ayaw gayud kamo pagpanumpa, bisan pa kon tungod sa langit, kay kini mao ang trono sa Dios; bisan pa kon tungod sa yuta, kay kini mao ang tung-tongan sa iyang nga tiil; bisan pa kon tungod sa Jerusalem, kay kini mao ang siyudad sa dakung Hari. Ug ayaw pagpanumpa tungod sa imong ulo, kay ikaw dili makapaputi ni makapaitum sa bisan usa ka lugas nga buhok niini. Apan ang inyong sulti himoa lamang nga OO, o dili; kay bisan unsa nga kapin na niini nagagikan sa dautan.

7. Unsay kahulugan sa sugo nga ipabalaan ang ikapitong adlaw?

- Ang napulo ka mga sugo gihatag sa Dios.

Una sa tanan, alang sa mga Israelitas, nga nagbalaan sa ikapitong adlaw ingon nga adlaw igpapahulay. Alang kanatong mga Cristohanon, atong gitamud ang adlawang Domingo, ang unang adlaw sa semana, nga adlaw sa pagsimba, maingon nga niining adlaw ang Ginoong Jesus nabanhaw gikan sa mga patay.

Taga-Roma 14:5. Ang usa ka tawo nagailag usa ka adlaw ingon nga labi pang maayo kay sa ubang adlaw, samtang ang laing tawo nagaila sa tanang mga adlaw

ingon nga managsama ra. Kinahanglan ang matag-usa ka tawo adunay hingpit nga pagkadani diha sa iyang kaugalingon hunahuna.

Mga Taga-Colosas 2:16. Busa ayaw tugoti nga adunay magahukom kaninyo bahin sa kan-unon ug ilimnon, o mahitungod sa pangilin o sa bulan nga bag-ong subang o sa adlaw igpapahulay.

I Corinto 16:2. Sa nahaunang adlaw sa matag semana, ang matag-usa kaninyo kinahanglan magagahin ug magatigum sumala sa iyang pag-uswag.

8. Nagatudlo ba ang bag-ong pakigsaad sa pagkamasinulundon sa ginikanan?

- Oo. Kinahanglan gayud nga ang mga kabataan magmasinugtanon sa ilang mga ginikanan.

Taga-Efeso 6:1. Kamong mga anak, kinahanglan managsugot kamo sa inyong mga ginikanan diha sa Ginoo, kay buhat kini nga matarung.

9. Nganong usa ka dakung sala ang pagpatay ug tawo?

- Dakung sala ang pagpatay ug tawo tungod kay ang tawo gibuhat sama sa dagway sa Dios.

Gen. 9:6. Bisan kinsa nga magaula ug dugo sa tawo, tungod sa tawo ang iyang

dugo pag-ulaan kay sa dagway sa Dios gi-
buhat ang tawo.

10. Paglapas ba sa sugo sa Dios, kon maka-
patay ang usa ka sundalo o sulugoon sa
balaod?

- Dili, tungod kay ang Dios nagsugo kanato sa pagkamasinugtanon sa atong pangagambanan, ug ang mga sulugoon sa balaod o sundalo gihatagan sa kagamhanan sa kagahum sa pagpatay kon gikinahanglan aron sa pagtuman sa balaod, ug pagpatunhay sa kalinaw.

Taga-Roma 13:4. Kay siya sulugoon sa Dios alang sa imong kaayohan. Apan kon kon ang dautan maoy imong ginabuhat, angay ka nga malisang kay dili baya kawang ang iyang pagdalag ispada; siya mao ang sulugoon sa Dios aron sa pagdapat sa iyang kapungot diha sa mamumuhat ug dautan.

11. Unsa ang pagpanapaw?

- Ang pagpanapaw maoy usa ka sala sa paglapas sa bug-os sa kaminyoon pinaagi sa pagpakighilawas gawas sa kaugalingong bana o asawa.

Hebreohanon 13:4. Himoa ninyo nga panagtiayon makabaton sa pagtahud sa tanan, ug himoa ninyo nga ang higdanan sa panagtiayon dili mahugawan, kay

ang Dios magasilot ra sa mga makihilawason ug mga mananapaw.

12. Guidili ba usab sa Bag-ong Pakigsaad ang pagpangawat?

- Oo. Ang Bag-ong Pakigsaad nagadili sa pagpangawat.

Taga-Efeso 4:28. Ang kawatan kinahanglan dili na magapangawat, kondili magbudlay hinoon siya, nga magbuhat sa mga maayong butang pinaagi sa iyang mga kamot, aron may ikahatag siya ngadto sa mga nagakinahanglan.

13. Unsa ang nangalakip sa ika-siyam nga sugo?

- Ang ika-siyam nga sugo nagalakip sa tanang matang sa pagpamakak sa pulong ug sa buhat.

Salmos 101:7. Siya nagabuhat ug limbong dili magapuyo sa sulod sa akong balay: Siya nga nagasulti sa bakak dili pagalig-onon sa atubangan sa akong mga mata.

Pinadayag 21:8. Ug sa tanang mga bakakon ang ilang bahin mao ang paghiadto sa linaw nga nagasilaob nga kalayo ug asupri.

14. Unsay kahulugan sa "Pagkaibug"?

- Ang "pagkaibug" nagakahulugan sa dautan nga tinguha sa pag-angkon sa mga butang nga kaugalingon sa uban.

Lukas 12:15. Magmatngon kamo, ug likayi ninyo ang tanang dagway sa kadalo, kay ang kinabuhi sa tawo wala diha sa kadagaya sa iyang mga katigayonan.

15. Unsay gitawag sa napulo ka mga sugo?

- Kini mao ang kasugo-an sa Dios.

Taga-Roma 13:9. Ang mga sugo nga nag-ingon, “ayaw pagpanapaw, ayaw pagpatay, ayaw pagpangawat, ayaw pagkaibog, ug ang bisan unsa pa nga sugo, kini nalangkob niining mga pulonga nga nagingon, “Higugmaa ang imong silingan ingon nga imong kaugalingon.

Taga-Roma 13:10. Ang gugma dili mohimog dautan ngadto sa silingan; busa ang gugma mao ang katumanan sa kasugo-an.

16. Unsay katuyoan sa kasugoan sa Dios?

- Ang katuyoan sa kasugoan sa Dios mao ang pagtudlo kanato sa pag-ila sa matarung gikan sa dautan.

Mga Taga-Galacia 3:19, 24. Nan, ngano pa man ang kasugoan? Kini sa kaulahiay gidugang gumikan sa mga kalapasan moabut ang kaliwat kang kinsa gihimo ang saad... Busa ang kasugoan mahimong atong magtatagad sa pag-agak ngadto kang Cristo, aron kita pagamatarungon pinasikad sa pagtoo.

Taga-Roma 3:20. Kay pinaagi sa kasulgoan naga-abut hinoon ang kahibalo mahitungod sa sala.

17. Kinahanglan ba nga ang mga Cristohanon karon motuman niining maong mga sugo?

- Oo. Tungod kay kining tanan gawas sa ika-upat nga sugo gipamatud-an sa bagong pakigsaad. Dili na kinahanglan alang sa mga Cristohanon ang pagsa-ulog sa adlaw nga igpapahulay sa mga Israelitas, hinonoa atong gitamud ang adlaw'ng Domingo ang unang adlaw sa semana sa pagsimba, tungod kay mao kini ang adlaw sa pagkabanhaw ni Jesus gikan sa mga patay.

1 Juan 5:3. Kay ang paghigugma alang sa Dios mao kini, nga pagabantayan ta ang iyang mga sugo.

18. Makaluwas ba kanato ang pagtuman sa kasugoan sa Dios?

- Dili. Maluwas lamang kita pinaagi sa gracia tungod sa pagtoo ni Jesu-Cristo.

Mga Taga-Efeso 2:2, 9. Kay tungod sa gracia kamo nangaluwas pinaagi sa pagtoo. Ug dili sa inyong kaugalingong kahimoan hinoon kini hatag sa Dios, tungod **sa mga binuhatan aron walay bisan kinsa nga magapasigarbo.**

19. Nganong tumanon pa man nato ang kasugoan

- Magatuman kita sa kasugoan sa Dios, dili sa tuyo nga aron maluwas, hinoon tungod kay nangaluwas kita, magtuman kita aron sa pagpahimuot sa Dios.

Mga Taga-Efeso 2:10. Kay kita iyang mga binuhat, hinimo diha kang Cristo Jesus alang sa mga maayong binuhatan nga gilaraw nang daan sa Dios, aron nga niini managgawi kita.

20. Sa unsang paagi atong matuman ang kasugoan sa Dios?

- Atong matuman ang kasugoan sa Dios, pinaagi lamang sa gracia sa Dios, ug gahum sa Dios.

Mga Taga-Roma 8:3, 4. Kay ang wala mahimo sa kasugoan nga mahuyang pinaagi sa unod, kini sa Dios nahimo nga mao: nga sa pagpadala niya sa iyang kaugalingong anak nga diha sa dagway sa usa ka masal-anon nga unod ug alang sa sala, ang sala diha sa unod iyang gihukman sa silot, aron ang matarung nga ginbut-an sa kasugoan matuman sa sulod nato nga wala magkinabuhi uyon sa unod, kondili uyon sa Espiritu.

21. Unsay angay natong buhaton kon makalapas kita sa usa sa mga sugo sa Dios.

- Kinahanglan nga atong hangyoon ang Dios nga tungod kang Cristo, kita iyang

pasayloon ug hugasan sa atong pagpakasala.

1 Juan 2:1, 2. Minahal kong mga anak, nagasulat ako kaninyo niining mga butanga aron kamo dili managpakasala; apan kon may makasala man gayud, kita adunay manlalaban nga mangatubang sa Amahan, si JesuCristo ang matarung.

ANG IMONG PAGABUHATON

1. Basaha ang Exodus capitulo 20.
2. Kon masag-ulo na nimo pag-ayo ang mga sag-ulohon, tubaga ang mga pangutana sa Talaan sa Tinun-an alang sa ikapulog-usa nga leksyon.